



small business  
development

Department:  
Small Business Development  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



sport, arts & culture

Department:  
Sport, Arts and Culture  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

## Taletšo ya Sekhwama sa Kimollo ya Covid-19 Bokgabopono, Tiroatla, Tlhamo, Theetšopono

**Kgoro ya Tlhabollo ya Dikgwebopotlana le Kgoro ya Dipapadi, Bokgabo le Setšo** ka kopanelo di laletša di-SMME tša Afrika Borwa, Dikoporasi/Bengkgwebo ka noši ka mafapheng a Theetšopono, Bokgabopono, Tiroatla le Tlhamo, go dira kgopelo ya Sekhwama sa Kimollo ya COVID-19.

### Dinyakwa tša go ba le Maswanedi tša di-SMME, Dikoporasi le Bengkgwebo ka noši:

- Dikgwebo tšeo di ka fago bohlatse bja gore ditshepedišo tša tšona di amilwe gampe ka lebaka la leuba la Coronavirus;
- Bagwebi ka noši bao ba nago le Pukwana ya Boitsebišo ye e netefadišwego le Bohlatse sa Motšhelo le ba ba ka fago bohlatse bja gore ditiro tša bona di amilwe gampe ke Coronavirus.

Bakgopedi ka moka ba hloka go obamela dinyakwa tše di lego ka fase:

- Khamphani e swanetše go ba 100% ya badudi ba Afrika Borwa;
- Bašomi ba swanetše go ba 70% Mafrika Borwa;
- Go tla thušwa pele dikgwebo tše e lego tša Basadi, Bafsa, le Batho bao nago le Bogolofadi;
- E swanetše go ba e ngwadišitšwe le go obamela dinyakwa tša SARS;
- Go obamela molao wa BBBEE.
- Bagwebi ka noši ba swanetše go fihlelela dinyakwa tša ka godimo tša a, c le d.

### Tshepedišo ya Kgopelo

Dikgopelo tša go fihlelela Sekhwama sa Kimollo sa Covid di swanetše go lebišwa go **[Setheo/Senthar]** ka go tlatša **Foromo ya Kgopelo ya Sekhwama sa Kimollo** ye e kgokagantšwego. Ditokumente tše di latelago **di swanetše** go romelwa le foromo ya kgopelo:

- Lengwalo la Tšhušumetšo leo le hlalošago ka moo Covid-19 e amilego tiro ya gago ya seprofešenale/khamphani le dithulaganyo tša gago tša nako ye e tlogo. Lengwalo le swanetše go se fete letlakala le le 1.
- Foromo ya Kgopelo ye e Tladitšwego
- Tshedimošo ya Khamphani/Tiro ya Seprofešenale:
  - Profaele ya khamphani goba CV yeo e bontšhago gore wena le/goba khamphani ya gago e be e šoma lebaka la go feta ngwaga pele ga Hlakola 2020
  - Fana ka bohlatse bja tiro ya gago ya seprofešenale, go fa mohlala, seswantšho sa mošomo wa gago, dikgokagano go matlakala a wepsaete/dibaka tša kgokagano ka inthanete.
  - Bohlatse bja go ngwalwa bja go tšwa go modirelwa goba mokgatlo wa maleba go netefatša gore o modiragatši ka lefapheng le le boletšwego ka godimo le mehlala ya mošomo ya gago.
  - Ditatamente tša Ditšhelete tša Ngwaga ka ngwaga tša moragorago goba Diakhaonte tša Taolo tša go se fete dikgwedi tše tharo go tloga ka letšatšikgwedi la kgopelo goba ditatamente tša akhaonte ya pankha tša dikgwedi tše 3 tše di fetilego (ge go hlokagala)
- Ditokumente tša Kobamelo (\* laetša fao go hlokagalago dikgwebong tšeo di ngwadišitšwego):
  - Khopi ye e netefadišwego ya Pukwana ya Boitsebišo ya Afrika Borwa ya mokgopedimogolo.
  - Setifikeiti se se Netefadišwego sa bohlatse bja Motšhelo goba Phini ya motšhelo



## small business development

Department:  
Small Business Development  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



## sport, arts & culture

Department:  
Sport, Arts and Culture  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

- Ditokumente tša FICA (go fa mohlala, diakhaonte tša mmasepala, lengwalo la go tšwa go bolaodi bja setšo)
- Ditatamete tša akhaonte ya panka tša dikgwedi tše tharo (3) tše di tempilwego
- Ditifikeiti tša Ngwadišo ya Koporasi le Khamphani\*
- e. Afidabiti ya Kimollo ya Covid-19 yeo e laetšago ge eba:
  - Ga se wa ka wa ba moholegi wa kimollo goba thušo ya Covid-19; GOBA
  - O amogetše kimollo/thušo ya Covid-19, ge e le gore go bjalo ka kgopelo laetša mothopo wa kimollo, bokaalo bjo o bo kgopetšego le bokaalo bjo o bo amogetšego.
  - Tshedimošo ya dipalopalo tša gago (maemo a B-BBEE , basadi, bafsa, bogolofadi)
  - Palo le bodudi bja bašomi

Kgopelo ya go fihlelela thekgo ya ditšhelete e swanetše go lebišwa go Senthara/Setheo sa profense ka go tlatša **Foromo ya Kgopelo ya Sekhwama sa Kimollo sa Covid-19** ye e kgokagantšwego.

Diforomo tša kgopelo di swanetše go fihlelela **[Setheo/Senthara]** ka goba pele ga **19 October 2020** ka 12h00 gomme di swanetše go lebišwa go:

### **Application emails addresses.**

1. **Eastern Cape**

[EC-relief@ecdc.co.za](mailto:EC-relief@ecdc.co.za)

2. **Free-State**

[FS-relief@fdc.co.za](mailto:FS-relief@fdc.co.za)

3. **Gauteng Province**

[gauteng-relief@gauteng.net](mailto:gauteng-relief@gauteng.net)

4. **KZN Province**

[KZN-Relief@kzndac.gov.za](mailto:KZN-Relief@kzndac.gov.za)

5. **Limpopo Province**

[Lim-relief@lieda.co.za](mailto:Lim-relief@lieda.co.za)

6. **Mpumalanga Province**

[Mpu-relief @mega.gov.za](mailto:Mpu-relief@mega.gov.za)

7. **North West Province**

[NW-relief@bbcdi.co.za](mailto:NW-relief@bbcdi.co.za)

8. **Northern Cape Province**

[NC-relief@nceda.co.za](mailto:NC-relief@nceda.co.za)

9. **Western Cape Province**

[WC-relief@theccdi.org.za](mailto:WC-relief@theccdi.org.za)